



„PUTEVI“ d.o.o. Podgorica
Adresa: Ulica Bohinjska br. 29, Podgorica, PIB: 02653893; PDV: 30/31-06102-3
Telefon: 020 279 311; E-mail: putevi@t-com.me
Br. ž. r. CKB OTP Group: 510-1475-77



Broj: 8697
Podgorica, 10.7. 2026. godine

UGOVOR O NABAVCI robe

Ovaj Ugovor zaključen je između:

1. „PUTEVI“ d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, ulica Bulevar Zetskih vladara 1/15, PIB: 02653893, koga zastupa izvršni direktor Radoš Zečević, (u daljem tekstu: Naručilac)
- i
2. „NS UNION TEHNIKA“ d.o.o. sa sjedištem u Novom Sadu, adresa Miroslava Prodanovića Mićka br.6, PIB: 105840060, , koga zastupa ovlašćeni zastupnik Miloje Jovanović, (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za nabavku robe: nove građevinske mašine-Bageri gusjeničari, broj: 08/26 od 27.02.2026. godine, šifra postupka 109105; Partija 2.

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 8080/1 od 29.6.2026. godine;

Ponuda Ponuđača , NS UNION TEHNIKA“ d.o.o. Novi Sad, zavedena pod šifrom broj 158575, dostavljena putem ESJN-a dana 7.4.2026. godine u 11.55 h.

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka Bagera gusjeničara, marka Develon Model DX 50Z-7 partija 2.

Član 2

Ukupna vrijednost robe prema prihvaćenoj ponudi iznosi 71.000,00 eura bez uračunatog PDV-a, PDV iznosi 14.910,00 eura odnosno 85.910,00 eura sa uračunatim PDV-om.

Način plaćanja je virmanskina na žiro račun Dobavljača: IBAN RS35170003002520432053 SWIFT BACXRSBG, banka : Unicredit ban Serbia JSC.

Član 3

Naručilac će plaćanje ugovorene cijene iz člana 2 ovog ugovora, izvršiti na žiro račun Dobavljača na sljedeći način: 30% avans u roku od 30 dana od dana dostavljanja avansne fakture i avansne garancije, ostatak od 70% u roku od 30 dana od dana potpisivanja zapisnika o tehničkom prijemu predmetnog sredstva.

Član 4

Rok izvršenja ugovora, odnosno rok isporuke je 30 dana od dana potpisivanja ugovora.
Mjesto izvršenja ugovora je ulica Zetskih vladara bb Zabjelo, Podgorica.

Naručioc se obavezuje da obezbijedi uslove za isporuke ugovorene robe.

Član 5

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćena lica Naručioca u mjestu isporuke izvrše što se potvrđuje zapisnikom o tehničkom prijemu, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača.

Ako se zapisnički utvrdi da Bager gusjeničar koje je Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke i očiglednih grešaka, Dobavljač mora iste otkloniti nakasnije u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji, a ukoliko to ne učini ili ako se ista ili slična greška ponovi, Dobavljač mora sredstvo zamijeniti novim koje ima jednake ili bolje tehničke karakteristike. Ukoliko Dobavljač ne postupi u skladu sa traženim, Naručilac će raskinuti Ugovor i aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora

Član 6

Garantni rok za sredstvo Bager gusjeničar je 36 mjeseci i počinje da teče od dana potpisivanja zapisnika o tehničkom prijemu. U okviru Garantnog roka Dobavljač je dužan da obezbijedi redovan servis motora.

Član 7

Dobavljač garantuje da je sredstvo Bager gusjeničar novo i neupotrebljavano, i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.

Dobavljač se obavezuje da u toku garantnog roka bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki nedostatak ili izvrši zamjenu koji nije posledica nepravilnog rukovanja Naručioca. Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak ili kvar pisano prijavi Dobavljaču odmah po nastanku ili saznanju. Prijavu može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca.

U periodu garantnog roka, Dobavljač je u obavezi u roku od 48 sati po prijemu pisanog obavještenja o nastalom kvaru, pristupi intervenciji na otklanjanju kvara.

Rok za otklanjanje kvara iznosi maksimalno 3 dana od dana odaziva. Ukoliko je, u slučaju težeg kvara, za otklanjanje potrebno više od 3 dana, Dobavljač je dužan da Naručiocu dostavi pisani zahtjev za produženje roka za otklanjanje nastalog kvara sa obrazloženjem, na koji naručilac daje saglasnost.

U slučaju da Dobavljač ne može ukloniti kvar u roku od 15 dana od dana pristupanja serviseru na otklanjanju kvara ili pribavi rezervni dio, dužan je da Naručiocu obezbijedi privremeno korišćenje drugog postrojenja o svom trošku, sve dok isti ne otkloni ili zamijeni novim postrojenjem/sredstvom istih ili boljih karakteristika.

Član 8

Dobavljač je dužan da potpisivanjem zapisnika o tehničkom prijemu, dostavi Naručiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 10% od ugovorene vrijednosti, sa rokom

važenja 10 dana duže od garantnog roka, za slučaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka. Dobavljač je dužan da dostavi neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obavezau iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 10 dana dužim od ugovorenog roka. Dobavljač je dužan da dostavi avansnu garanciju za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa sa uračunatim PDV-om, sa rokom važenja 10 dana dužim od ugovorenog roka.

Član 9

Odgovorno lice za realizaciju ovog Ugovora na strani NARUČIOCA je Veselin Čvorović, rukovodilac RJ „Proizvodnja i mehanizacija“, telefon: 067-640-574.

Odgovorno lice dužno je da prati izvršenje Ugovora, kontroliše da li se Ugovor realizuje u skladu sa odredbama, vrši prijem robe, dostavlja Službi za javne nabavke Izvještaj o realizaciji Ugovora i ostale radnje u vezi sa izvršenjem Ugovora,

Član 10

Dobavljač je dužan da o svom trošku obezbijedi obuku za 2 rukovaoca koje odredi Naručilac, i da prilikom isporuke dostavi katalog rezervnih dijelova, kao i uputstvo za rukovanje i održavanje. Navedena dokumentacija, osim kataloga rezervnih djelova, mora biti na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori , u skladu sa Ustavom i zakonom.

Član 11

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora će doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen Ugovorom:

- u slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koji se isporučuje, odstupa od ugovorenog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača,
- u slučaju da se Dobavljač ne pridržava ugovorenog roka isporuke i nakon pisanog upozorenja Naručioca.

Naručilac će u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem da pozove Dobavljača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Dobavljač ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac ima pravo da raskine ugovor i aktivira garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Član 12

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 03/23, 11/23) ništav je.

Član 13

Na sve što nije regulisano odredbama ovog ugovora, primijeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list Crne Gore“, broj 47/08) i Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Sl. list CG“, br. 084/24 od 06.09.2024. godine).

Član 14

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, za rješavanje sporova nadležan je sud u Podgorici.

Član 15

Dobavljač je dužan da potpiše ovaj Ugovor u roku od petnaest dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor zajedno sa garancijom za dobro izvršenje ugovora. Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po 3 (tri) primjerka pripadaju Naručiocu i Dobavljaču.


Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

NARUČILAC

„Putevi ” d.o.o.

Izvršni direktor

Radoš Zečević


The stamp is circular with a blue border. Inside the border, the text "PUTEVI" is written in the center. Around "PUTEVI", the words "POSREDOVANJE U PROMETU" are written in a circular path. At the bottom of the stamp, the word "PODGORICA" is visible.

DOBAVLJAČ

NS Union tehnika d.o.o.

Ovlašćeni zastupnik

Miloje Jovanović


The stamp is circular with a blue border. Inside the border, the text "NS UNION TEHNIKA" is written in the center. Around "NS UNION TEHNIKA", the words "POSREDOVANJE U PROMETU" are written in a circular path. At the bottom of the stamp, the word "NOVI SAD" is visible.